

## SAVREMENI LOGISTI KI TRENDJOVI

Doc.dr. Jasmin Jusufrani , email: [j.jusufranic@gmail.com](mailto:j.jusufranic@gmail.com)  
Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Bosna i Hercegovina

**Sažetak:** Savremeni tržišni trendovi u razvijenim zemljama direktno uti u na oblikovanje, projektovanje i dizajniranje sistema i tehnologija transporta, skladištenja, pretovara, naruivanja, pakovanja i drugih logističkih djelatnosti. Privredni sistem pod sve ja im djelovanjem tržišta u pogledu kvaliteta logističkih usluga i logističkih troškova, podliježe promjenama u pravcu primjene novih trendova i strategija, što podrazumijeva promjene i prilagođavanja strukture logističkih sistema i kontinuirane edukacije stručnjaka koji su sposobni primjenjivati nove logističke tehnologije. Savremeni logistički trendovi i strategije posljedica su većih tržišnih zahtjeva u vezi kvaliteta proizvoda, usluga, organizacije i procesa distribucije te fokusiranja tvrtki na korisnika, što će blagotorno uticati i znatno uvećati stepen povjerenja između korisnika i komitenta, pa će i špeditorske tvrtke morati odabrat na efikasnog zadovoljavajućeg potreba svojih komitenata. Primjenom logističkih principa i novih trendova, širenjem logističkih znanja i primjenom relevantnih tehnologija te sistema upravljanja kvalitetom, kao i drugih logističkih alata, razvile su se i nove špeditorske strategije. U ovom članku fokusirat ćemo se na kondenziranu eksplikaciju samo nekih savremenih logističkih trendova.

**Ključne riječi:** Logistika, špedicija, trendovi, strategije

## MODERN LOGISTICS TRENDS

**Abstract:** Modern market trends in developed countries directly affect the design, planning and design of transport systems and technologies, storage, loading, ordering, packaging and other logistics activities. The economic system under the heavy action of the market in terms of quality logistics services and logistics costs, subject to changes to the application of new trends and strategies, including changes and adapting the structure of the logistics system and continuous training of professionals who are able to apply the new logistics technology. By applying the principles of logistics and new trends, expansion of logistics knowledge and application of relevant technologies and quality management systems, as well as other logistics tools have been developed and new forwarding strategy. In this article we will focus on condensed explication of only some modern logistics trends.

**Keywords:** logistics, freight forwarding, trends, strategy

### 1. UVOD

Logistika je ključni faktor razvoja uspješnih tvrtki te nacionalnih i internacionalnih asocijacija. Logistika je prisutna u industrijskim, trgovinom, logističkim tvrtkama (transportne, špeditorske, logističke i druge tvrtke) te u uslužnim tvrtkama iz oblasti ugostiteljstava, turizma, medicine, izdavaštva, bankarstva, vojske, sporta i slično. Logistika i SCM<sup>41</sup> u žarištu su interesa razvijenih zemalja, pa su logistički procesi i sistemi naruivanja, pakovanja, skladištenja, pretovara, transporta i upravljanja zalihamama predmet stalnog usavršavanja. Nakon toga, logistika se bavi organizacijom, planiranjem, kontrolom i realizacijom robnih tokova od mesta nastanka do mesta prodaje robe, preko proizvodnje i distribucije, a u cilju zadovoljenja zahtjeva tržišta uz minimalne troškove.

<sup>41</sup> Akronim od Supply Chain Management (Upravljanje lancem opskrbe).

Logistika, kao pojam, nau na oblast te mikro i globalni sistem ima svoju evoluciju, a današnja faza daje naznake budu nosti kroz objedinjavanje sve manjih i frekventnijih logisti kih tokova sa ciljem smanjenja zaliha, stvaranje logisti kih profitnih sistema kroz: procese *outsourcinga*, specijalizacije i proširenja assortimana usluga, dizajniranje novih logisti kih centara, logisti kih i opskrbnih mreža sa širim skupom djelatnosti i u esnika, razvoj i primjenu automatizovanih i naprednih IT-sistema, formiranje alijansi po geografskim, tehnološkim i interesnim principima i drugim afinitetima, stvaranje lanaca opskrbe s jakim performansama fleksibilnosti, transparentnosti, sigurnosti, ekonomi nosti i održivog razvoja te kroz edukaciju novog profila stru njaka sa opštim i specifi nim, multidisciplinarnim i interdisciplinarnim znanjima.<sup>42</sup>

## 2. GLOBALNI LOGISTI KI TRENDÖVI

U posljednjih 20-ak godina u razvijenim se privredama doga a ekspanzija svih logisti kih djelatnosti, što je posljedica mnoštva trendova globalne, izrazito konkurentne privrede. Grupa autora<sup>43</sup> navodi dva trenda: 1. rezanje troškova u nabavci i distribuciji robe kroz smanjenje broja manipulacija (skladištenja, prekrcaja, pre-pakovanja i sli no), što iziskuje koncentraciju tih operacija na manji broj specijalizovanih operativnih centara te 2. trend *outsourceinga*, o emu smo kasnije govoriti. Ta dva trenda otvaraju novi prostor za daljnji razvoj djelatnosti logisti ke špedicije, gdje se otvara veliko tržiste usluga na kojem špediteri trebaju ponuditi sopstvena rješenja, infrastrukturu i *know-how*.

Posljednjih godina trendovi upu uju na to da špediteri, *kao arhitekti transporta*, sve bolje i intenzivnije šire svoje tradicionalno poslovanje na dodatne logisti ke djelatnosti za potrebe tvrtki, od kojih preuzimaju naloge za skladištenje i distribuciju robe te finansijska sredstva za njenu nabavku.<sup>44</sup> U drugom izvoru<sup>45</sup> navode se trendovi koji karakterišu razvoj logistike u svijetu, kao što su: uvo enje i primjena novih logisti kih strategija, formiranje i izgradnja logisti kih centara i mreža, razvoj logisti kih tehnologija, edukacija logisti kih stru njaka te osnivanje logisti kih društava i udruženja. Ina e, u okviru špedicije, kao aktivnosti i nauke, uglavnom se raspravlja o nekim važnim strateškim logisti kih dilemama, na primjer: proizvodnja po narudžbi ili za zalihe, *outsourcing* ili *insourcing*, centralizacija ili decentralizacija te *make or buy* strategija, odnosno strategije proizvoditi ili kupovati.

S druge strane, prema grupi autora,<sup>46</sup> logisti ka strategija odre uje karike u logisti kih lancima, konfiguraciju logisti kih informacionih sistema, logisti ke funkcije, organizaciju, upravljanje, rukovo enja i funkcioniranje špediterske tvrtke, mrežu poslovnih jedinica u zemlji i inozemstvu, vrste logisti kih usluga, zatim uti e na izbor špediterskih, odnosno logisti kih kapaciteta i na izbor tehnologija koje omogu avaju robne tokove te utvr uje temeljne profile špediterskih eksperata i svih vrsta menadžera. Tako e, budu i da su

<sup>42</sup> Vidjeti u Ze evi , S. i Gojkovi , P.: Logisti ki trendovi, Zbornik radova I. Me unarodne nau no-stru ne konferencije Logistika, 2010, Saobra ajni fakultet Doboj Univerziteta u Isto nom Sarajevu, 2010. str. 1.-10.

<sup>43</sup> Ivakovi , . i Šafran, M. i Stankovi , R.: Osvrt na poslovanje me unarodnog špeditera u Europskoj uniji, Transport & logistika, dvomjese ni asopis za promet i logistiku, godina 2005. broj 3. str. 38.

<sup>44</sup> Poletan Jugovi , T. i Jur i , J: Logisti ki špediterski operator kao perspektiva klasi noga špeditera, Pomorski zbornik, godina 43. (2005) broj 1. str. 151.-163.

<sup>45</sup> Više vidjeti u Deljanin, A.: Skripta iz predmeta Logistika u transportu i komunikacijama (I. i II. parcijala), Fakultet za saobra aj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009. Dostupno na <http://web.efzg.hr/dok/trg/predavanja pl bj 11-12.pdf> (25. marta 2016.)

<sup>46</sup> Zelenika, R. i Pupovac, D. i Rudi , D.: Špediter u funkciji logisti koga operatora (sažetak), Pomorski zbornik, Rijeka, broj 38 (2000)1, str. 143.-157.

Špeditorske tvrtke tranzicijskih država u oblikovanju svojih poslovnih politika pod snažnim uticajem globalizacije i ekonomske politike Evropske unije, one se trebaju odlučiti za nacionalnu, međunarodnu, evropsku, tranzitnu, prekomorsku, partnersku ili neku drugu logističku strategiju. Inače, u literaturi se obično, pod različitim nazivima, navode sljedeće i savremeni logistički trendovi koje smo u nastavku pojedinačno i kratko eksplikirati:<sup>47</sup>

1. Push and pull logistika;
2. Logistički outsourcing;
3. Hub i gateway terminali;
4. Cross docking terminal;
5. Dry port i offshore terminali;
6. Speedport kontejnerski terminal;
7. Underground logistički sistemi;
8. Zeleni lanac opskrbe;
9. Edukacija logističkih stručnjaka. I slijedi!

## 2.1. Push and pull strategija

Proizvodnja sa guranim (*push*) logističkim tokovima sve se više zamjenjuje novom strategijom vučenog (*pull*) logističkog tokova koja prepostavlja opskrbu prema zahtjevima klijenata, potrošača i kupaca. Riječ je o blagovremenom pristupu informacijama sa mesta prodaje (PoS<sup>48</sup>), što omogućava reinžinjeringu proizvodnog i distributivnog procesa. Dakle, distribucija robe po sistemu *proizvodnje za snabdijevanje* bazira se na zalihami ili guranoj logistici, dok se distribucija u sistemu *proizvodnje po narudžbi* temelji na vučenog logistici. U *push* sistemu proizvodi se guraju iz pogona u distribuciju na osnovu prognoze prodaje, a zalihe se održavaju u cilju zadovoljenja procijenjenih zahtjeva kupaca, dok *pull* sistem podrazumijeva prikupljanje tržišnih podataka, a proizvod se isporučuje na osnovu stvarnih zahtjeva klijenata. Trend prelaska na *pull* strategiju podržan je integrativnim procesima u lancu opskrbe, odnosno pojmom novih koordinatora i integratora logistike,<sup>49</sup> iji je zadatak poboljšanje, optimalizacija i racionalizacija lanaca opskrbe.

Dok *push* sistem podrazumijeva ograničen stepen integracije snabdjevača, proizvođača i distributera, *pull* sistem integracijom sistema pokušava postići viši nivo efikasnosti. U praksi se najčešće kombinuju strategije guranih i vučenih tokova, pa za (obično po etnici) dijelove lanca opskrbe tokovi mogu biti gurani orientisani, a za druge (obično krajnje) dijelove lanca opskrbe obično se više koristi strategija vučenih tokova. Ovo se postiže proizvodnjom veće serije proizvoda u prvoj fazi, da bi se potom oni distribuirali na osnovu zahtjeva korisnika. Mogući su i obrnuti slučajevi, kada su u početnim fazama vučeni, a u krajnjim fazama gurani tokovi u opskrbnom lancu. Tačka u kojoj se sruđuju strategije guranih i vučenih tokova poznata pod akronimima PPB<sup>50</sup> ili I/OI<sup>51</sup>.

Odluka o granici guranih i vučenih tokova i izbor logističke strategije zavisi od više faktora (karakteristike proizvoda, specifični zahtjevi isporuke, tržišni uslovi i drugi vanjski uticaji). Izbor strategije, odnosno lokacije držanja zaliha, utiče na operativne troškove, vrijeme odgovora na zahtjev, spremnost i fleksibilnost na promjene zahtjeva. Razgraničenje strategija

<sup>47</sup> Žežević, S. i Gojković, P.: Logistički trendovi, Zbornik radova I. Međunarodne naučno-stručne konferencije Logistika2010, Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2010. str. 1.-10.

<sup>48</sup> Akronim od Point-of-Sale (Prodajno mjesto).

<sup>49</sup> Vidjeti dio 2.2. (Logistički outsourcing).

<sup>50</sup> Akronim od Push/Pull Boundary (Vučenje/guranje granica).

<sup>51</sup> Akronim od Inventory/Order Interface (Inventar/red zahtjev).

guranih i vu enih tokova može se izvršiti na bazi obima i nivoa predvidivih zahtjeva. Strategija guranih tokova primjenjuje se kod robnih tokova ve eg obima i manje predvidivih zahtjeva, dok se strategija vu enih tokova primjenjuje u uslovima realizacije tokova manjeg obima i ve eg stepena predvidivosti zahtjeva. Izme u ovih krajnosti nalazi se polje kombinovanih strategija.

## 2.2. Logisti ki outsourcing

*Outsourcing* je izmještanje poslova koji su izvan *core businessa* (osnovne djelatnosti) ili glavnih kompetencija tvrtke, odnosno korištenje specijalizovanih tvrtki za realizaciju poslova koje su ranije obavljali sopstveni zaposlenici internim resursima. Dakle, mati na tvrtka sklapa dugoro nu saradnju o *outsourcingu* sa nekom vanjskom tvrtkom koja e za nju obavljati neke logisti ke poslovne procese. Ako tvrtka obavlja logisti ke aktivnosti jeftinije nego kada bi iznajmila nekog drugog za njihovu realizaciju, to treba da ostane u okviru tvrtke, a ozna ava su pojmom *insourcing*. Me utim, ako se tvrtki više isplati da iznajmi nekog za obavljanje logisti kih aktivnosti, treba se odlu iti za *outsourcing*.

Zapravo, *outsourcing* je kupovina logisti kih usluga od specijalizovanih tvrtki, odnosno iz vanjskih izvora (*out+source*). Tvrtke za pružanje logisti kih usluga nazivaju se logisti kim provajderima, a oni su danas kadrovski, materijalno, tehnološki, organizaciono, finansijski i na druge na ine dovoljno ekipirani i sposobljeni za pružanje kompletne logisti ke uslugu. Evolucijom logisti kog *outsourcinga* pove ava se broj usluga koje se prepuštaju provajderima i rastu logisti kih partnerstava izme u klijenata i provajdera, odnosno izme u logisti kog špeditera i korisnika logisti kih usluga. Trend je da špediterske tvrtke, kao nosioci logisti kih usluga, preuzimaju sve više logisti kih aktivnosti od korisnika u sklopu *outsourcing* partnerstva. Ina e, intenzivan je razvoj samog logisti kog provajdera, što se doga alo kroz nekoliko karakteristi nih faza, i to:<sup>52</sup>

**1PL – First party logistics, in-house logistics ili insourcing logistics:** To je logistika u ku i korisnika, jer tvrtka sama obavlja gotovo sve logisti ke aktivnost uz minimalno angažovanje provajdera te ima sopstveni transport, skladištenje, utovarno/istovarnu mehanizaciju i ljudske resurse za izvršenje logisti kih aktivnosti.

**2PL – Second party logistics:** Tvrta angažuje provajdera koji joj realizuje samo tradicionalne logisti ke funkcije - aktivnosti, kao što su transport, otprema i skladištenje, a sve u cilju kako bi smanjila troškove ili investicije.

**3PL –Third party logistics:** Logisti ke aktivnosti ili cijeli logisti ki proces za tvrtku obavlja provajder sa kojim tvrtka sklapa ugovor na duži vremenski period, jer joj provajder nudi širu paletu usluga, a osim realizacije logisti kih aktivnosti, naglašena je razmjena informacija, rizika i koristi izme u provajdera i tvrtke.

**4PL –Fourth party logistics:** Provajder upravlja kompletnim lancem opskrbe tvrtke u dužem periodu, što je posljedica udruživanja 3PL provajdera sa tvrtkama koje se bave informacionim tehnologijama i upravljanjem te menadžmentom poslovnih aktivnosti.

<sup>52</sup> Vidjeti u Jusufrani , I.: Savremeni trendovi u saobra aju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja, Zbornik radova V. Me unarodnog savjetovanja: Savremeni trendovi u saobra aju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja (str. 14.-31.), Internacionalni univerzitet u Travniku i Fakultet prometnih znanosti Sveu ilišta u Zagrebu, Travnik, maj 2014. Ili u Deljanin, A.: Skripta iz predmeta Logistika u transportu i komunikacijama (I. i II. parcijala), Fakultet za saobra aj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009. Dostupno na <http://web.efzg.hr/dok/trg/predavanja pl bj 11-12.pdf> (25. marta 2016.)

**5PL –Fifth party logistics:** To je oblik saradnje tvrtke sa provajderom, a razvijen je za potrebe tržišta e-poslovanja tvrtke.

Kao specijalizovani nosioci logisti kih usluga, provajderi zauzimaju sve zna ajnije mjesto i ve e u eš e na logisti kom tržištu. Me utim, korisnici o ekuju da se ponuda logisti kih usluga poboljša kroz integrisanje razli itih u esnika u sistemu pružanja kompletne logisti ke usluge, pa bi provajderi morali imati barem ponudu osnovnih usluga (transport, skladištenje, pakovanje i sli no) sa težnjom ka kompletnoj logisti koj usluzi, moraju da budu orijentisani na odre ene privredne grane i oblasti, moraju da imaju dobru geografsku pokrivenost i uspostavljene sve elemente poslovne infrastrukture te je potrebno da raspolažu savremenim logisti kim tehnologijama koje se vrlo lako mogu integrisati u korisnikov poslovni sistem.

Korisnici o ekuju stalno unapre enje logisti kih usluga te se mijenja odnos prema provajderima koji su u po etku posmatrani kao *provajderi* ili *menadžeri resursa*, da bi ih danas korisnici posmatrali kao *logisti ke stratege* (distributivne ili transporte stratege). Ovakva orijentacija na korisnike i na potencijalno zadovoljenje njihovih želja, zahtjeva i potreba predstavlja primjenu novog koncepta logisti kog poslovanja. Me utim, pove anje konkurenčije i sve ve i zahtjevi korisnika, klijenata, prisilili su tvrtke da pažnju usmjere na kompletan lanac opskrbe. Sukladno tome, neke tvrtke danas ak proširuju granice tradicionalnog lanca opskrbe, kako bi se *domogle* aktivnosti izvan sfere njihove kontrole te je došlo do nastanka tzv. MBM-a,<sup>53</sup> kao što su:<sup>54</sup>

**JSC:**<sup>55</sup> Rije je o uslužnoj tvrtki sa ve im brojem vlasnika i menadžera. Ovaj poslovni model projektovan je za transformacije velikog obima tokova i zahtjeva, što obi no uklju uje dvije ili više tvrtki koje funkcionišu u strateškom partnerstvu sa nekoliko manjih partnera, kako bi se realizovali svi traženi zahtjevi.

**VNC:**<sup>56</sup> Model je utemeljen na sporazumu izme u tvrtki u cilju osiguranja jedinstvene vrijednost za odre eni industrijski zahtjev, pa je lanac opskrbe manje linearan i sastoji se od niza partnerstava koja mogu uklju iti i finansijske usluge, osiguranju i sli no. Aktivnosti i interakcije tvrtki u mreži zasnovane su na dinami noj i fleksibilnoj organizaciji, a lanovi mogu izi i i opet u i kada to žele. Model pretpostavlja efikasan sistem za upravljanje i mjerjenje performansi i uspešnost svakog entiteta u mreži.

## 2.3. Hub i gateway terminali

Robni terminali, robno-transportni, logisti ki centri i sli no predstavljaju jednu od bitnih komponenti logisti kih mreža. U cilju realizacije promjenjivih zahtjeva robnih tokova u urbanim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim prostorima dolazi do strukturnih, tehni ko-tehnoloških i organizacionih promjena logisti kih centara. Ovo rezultira ve om primjenom i razvojem razli itih terminala, od kojih su osobito interesantni tzv. *hub* i *gateway*<sup>57</sup> terminali. *Hub* terminal ima centralnu lokaciju sa mnogo ulaznih i izlaznih veza, dok *gateway* obi no podrazumijeva prelazak sa jednog na drugi vid transporta (na primjer, sa pomorskog na kopneni), pa on ima tendenciju da bude intermodalnog karaktera, dok *hub* ima tendenciju da izvrši transmodalne operacije (u istom vidu transporta).

<sup>53</sup> Akronim od New Business Models (Novi poslovni modeli).

<sup>54</sup> Više vidjeti u Gattorna J.: Living Supply Chains, Prentice Hall, London, 2006.

<sup>55</sup> Akronim od Joint Services Company (Zajedni ka uslužna kompanija).

<sup>56</sup> Akronim od Virtual Network Consortia (Virtuelni mrežni konzorcij).

<sup>57</sup> Pojam hub možemo prevesti kao: središte ili vorište, a gatavay kao: prolaz ili kapija.

**Hub terminal:** To je vorišni terminal, odnosno mjesto najveće koncentracije tokova i najšire ponude logističkih usluga. Preko njega se odvija transport između manjih terminala iz okruženja, ali i transport između regija. Pojava i razvoj *hub* terminala u funkciji je smanjenja broja direktnih ekonomski neopravdanih veza. Sabiranjem i konsolidacijom tokova u vorovima ostvaruju se mnogostruki efekti za sve učesnike u logističkim mrežama.<sup>58</sup>

**Gateway terminal:** To je zapravo poseban oblik *hub and spoke* sistema<sup>59</sup> gdje imamo kontinuitet cirkulacije u transportnom sistemu za servisiranje lanaca opskrbe. On predstavlja vezu između različitih sistema, odnosno kapiju ili prolaz određenog sistema. Posmatrano kroz mrežu terminala, *gateway* terminali uglavnom su obodni *hubovi* preko kojih robni tokovi ulaze, odnosno napuštaju posmatranu mrežu ili prostor, region, zemlju, kontinent.

## 2.4. Cross docking terminal

*Cross docking*<sup>60</sup> terminal predstavlja transfernu taku između dolaznih i odlaznih tokova, bez dugotrajnog zadržavanja i skladištenja robe u cilju reducirane svih manipulacija i konsolidacije robnih tokova od različitih pošiljalaca i njihova otpreme primaocima. Ulazni tokovi od dobavljača direktno se transformišu u tokove isporuke za klijente (kupce), odnosno za skladištenje, pri čemu se roba obično zadržava do 24, esto manje od jednog sata. U ovom terminalu pošiljke su uglavnom manje od tovara vozila (tzv. LTL<sup>61</sup>), pa se roba sortira i direktno konsoliduje sa robom od drugih snabdjevača i za isporuku klijentu te isporuka uglavnom predstavlja pun tovar vozila (tzv. FTL<sup>62</sup>).

Osim prednosti za klijenta (smanjenje troškova manipulacije, smanjenje zaliha, smanjenje potrebnog skladišnog prostora, brzina isporuke i sl. itd.), primjena tehnologije *cross docking* donosi korist i operatorima, kroz ekonomiju obimova u odlaznim tokovima (od centra do kupaca), ostvarenje poslovnih prihoda i optimalno iskorišćenje skladišnih kapaciteta. Iz navedenog je vidljivo da se uloga špeditera, u sve veće mjeri, preklapa s ulogom logističkog operatora te se, u dogledno vrijeme, može očekivati potpuno prožimanje funkcija tih subjekata i njihovo stapanje u ulogu jedinstvenog subjekta.<sup>63</sup>

## 2.5. Dry port i offshore terminali

*Dry port* i *offshore*<sup>64</sup> terminali predstavljaju nove koncepte dislokacije logističkih podsistema iz postojećih luka na kontinent (na kopno, zaledne luke) ili na more (ka moru, okeanu). Ove nove konцепцијe posljedica su karakteristika i zahtjeva logističkih tokova i ograničenja luka i sistema, a prije svega rasta robnih tokova, veličine kontejnerskih brodova, otežanog pristupa obali, ograničenih prostornih mogućnosti za širenje luka i sistema, povećanja kapaciteta i strukture podsistema koji se tradicionalno razvijaju u lukama, velikog broja

<sup>58</sup> Više vidjeti u Žeđević, S.: Robni terminali i robno transportni centri, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.

<sup>59</sup> Sistem vorišta i krakova.

<sup>60</sup> Cross docking možemo prevesti kao: ukršteno spajanje.

<sup>61</sup> Akronim od Less Than Truckload (Manje od kamiona).

<sup>62</sup> Akronim od Full Truckload (Pun kamion).

<sup>63</sup> Više vidjeti u Želenika, R.: Prometni sustavi, Tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika-menadžment, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001. str. 159.

<sup>64</sup> Dry port možemo prevesti kao: suha luka, a offshore kao: van kopna ili obale te u blizini obale.

drumskih transportnih sredstava na prilazu lu kim kompleksima, sve strožih zahtjeva zaštite okruženja i sli no.

**Dry port terminal:** Predstavlja kompleks logisti kih aktivnosti i sistema u zale u pomorskih luka. Koncept je razvijen u Španiji, Italiji, Portugalu i Francuskoj, a danas je prisutan u cijelom svijetu. Pomorske su luke nekad bile centralne zone oko kojih su se razvijali gradovi, a danas predstavljaju veliki problem s aspekta sigurnosti, ekologije, zaga enja, ali i prostora. Da bi se zadržao visok kvalitet usluge i odgovorilo zahtjevima sve ve ih tokova robe, luke se moraju razvijati i širiti na nove površine za smještaj objekata i opreme za utovar, istovar, skladištenje i druge logisti ke aktivnosti, što je uslovilo razvoj terminala u zale u koje je povezano s jednom ili više luka željezni kimi i/ili drumskim vezama. Zadatak je ovih terminala prikupljanje robe za duži prekomorski transport i njenu lokalnu, regionalnu i internacionalnu distribuciju, a oni pružaju i neke dodatne usluga (carinjenje, skladištenje, pre-pakovanje, ažuriranje podataka, informacione usluge i sli no). Dakle, ovi su terminali multimodalno orijentisani i imaju sve logisti ke usluge, objekte i opremu koja je potrebna brodarima i špediterima iz pomorskih luka.

**Offshore terminal:** Kapacitet kontejnerskih brodova raste, a infrastruktura u zale u luka nije u mogu nosti da opsluži sve tokove, pa se veliki kontejnerski brodovi opslužuju preko nekoliko luka, a svaki ulazak u luku stvara dodatne troškove i uti e na produženje vremena obrta broda. Dakle, pomorske tvrtke imaju dilemu: pokrivenosti tržišta ili operativne efikasnosti. Primjena *offshore* terminala na otvorenom moru smanjuje broj luka za opslugu megabrodova te pove ava frekvenciju i proto nost tokova u okolnim lukama koje mogu primiti i opslužiti manje brodove na kra im relacijama, pa bi *offshore* terminal postao hranilica *hub* terminala za konvencionalne, priobalne luke. Dakle, rešenja treba tražiti u razvoju terminala na otvorenom moru, na vješta kim ostrvima, plove im sistemima, pontonima, platformama. Na *offshore* terminalima veliki se kontejnerski brodovi (od 15.000 do 18.000 TEU<sup>65</sup>) pretovaruju na manje koji se mogu efikasno opsluživati u kontejnerskim terminalima na kopnu.

## 2.6. Speedport kontejnerski terminal

*Speedport*<sup>66</sup> terminal predstavlja terminal budu nosti te zna ajan tehnološki pomak i novinu u odnosu na današnje pomorske terminale koji nisu prava tehnološka rešenja za pretovar brodova nove generacija (preko 15.000 TEU). *Speedport* omogu ava smanjenje vremena pretovara kontejnera i ine ga najbržim i najsigurnijim sistemom manipulisanja na svijetu. U jednostavnoj pravougloj formi on ima dva pristanišna mjesta i dva blok kontejnerska skladišta, a može prihvati brodove razli ite veli ine, jer se konstrukcija zidova pristaništa uzdiže iznad kota najve ih kontejnerskih brodova. U tunelskom pristanu omogu en je pretovar brodova, bez obzira na vremenske prilike.

Skladišni blok-sistem slaganja kontejnera, bez prolaza transportno-manipulativne mehanizacije i bez saobra ajnica, opasan je zidovima i omogu ava slaganje kontejnera u devet nivoa. Pristupne drumske i željezni ke saobra ajnice, kao i frontovi pretovara denivelisani su, što spre ava ukrštanje i ometanje kontejnerskih tokova. Koncept pretovarnog sistema zasniva se na ideji koja podsje a na paukovu mrežu, odnosno niz pokretnih popre nih

<sup>65</sup> Akronim od *Twenty Foot Equivalent Units* (Kontejneri od 20 stopa).

<sup>66</sup> Speedport možemo prevesti kao: brza ili pauk luka.

konzola koje prekrivaju cjelokupni sistem terminala, a po mreži se kreće veliki broj nezavisnih transportno-manipulativnih jedinica nazvanih spajderima<sup>67</sup> koji kontejnere zahvataju uz pomoć specijalnih kliješta. Cijeli je sistem pokriven nizom pokretnih poprečnih konzola, tako da se skoro svaki red kontejnera na brodu može istovremeno opsluživati.

## 2.7. Underground logistički sistemi

*Underground*<sup>68</sup> logistički sistem zapravo je koncept izmještanja dijela logističkih aktivnosti, prije svega transporta, ispod zemlje i korištenje električnog pogona. Ovaj koncept usavršavaju sve razvijene zemlje svijeta, osobito Japan, Holandija, Amerika, Njemačka i Kina. Minimalni negativni uticaj na okruženje (smanjuje se buka, zagađenje i emisija gasova), rasterećenje ulica ne mreže, smanjenje zagruženja, manja potrošnja energije i manja emisija CO<sub>2</sub>, povećanje sigurnosti, racionalnije korištenje prostora i sl. no, samo su neke od prednosti primjene *underground* logističkih sistema. Ekonomski prednosti *underground* sistema, pak, uključuju skoro direktnu isporuku, 24-urnu uslugu, niske troškove eksploatacije i kraće vrijeme realizacije pojedinačnog zahtjeva.

S obzirom na to da je sistem zatvoren, vremenski uslovi ne utiču na realizaciju aktivnosti, a namjenska infrastruktura je pogodna za transport opasne robe. Budući da ne postoji pristup podzemnom sistemu tokom transporta, manje su šanse za oštete robe,ime se smanjuju troškovi osiguranja. Pošto sistem funkcioniše pod zemljom ili vodom ne ujno i skriveno, zaštita je od javnosti, i obrnuto. Međutim, podzemni logistički sistemi zahtijevaju izgradnju kompletne infrastrukture, pa su nužna velika ulaganja i dugo vrijeme realizacije. Inače, podzemni logistički sistemi u urbanim sredinama koriste se za opskrbu i isporuku robe maloprodajnim i ugostiteljskim objektima, kliničkim centrima, raznim institucijama i sl. no, što se uglavnom odnosi na transport tovarnih jedinica veličine palete. Takođe, koriste se unutar ili između industrijskih kompleksa, logističkih centara i intermodalnih terminala, što se uglavnom odnosi na transport intermodalnih jedinica, kontejnera.<sup>69</sup>

## 2.8. Zeleni lanac opskrbe

Danas su sve prisutniji pojmovi: zelena logistika, zeleni terminal, zelena logistička mreža, zelena logistička strategija i sl. no. Zeleni lanac opskrbe prepostavlja pristup kojim se minimalizira negativni uticaj realizacije proizvoda ili usluga na životnu sredinu. Obuhvata sve faze životnog ciklusa proizvoda, od ekstrakcije sirovina, konstrukcije proizvoda, njegove distribucije i upotrebe do njegovog odstranjivanja (prerađevanje, ponovne upotrebe, recikliranja). Izbor logističkih provajdera za realizaciju određene usluge zavisi od više faktora (cijena, fleksibilnost, održivost, sigurnost, pouzdanost), a prema trendovima, veoma visoku vrijednost u budućnosti, imati će faktor održivosti. Dvije su grupe mjeru zelene logistike strategije, i to: optimizacija logističke organizacije (udruživanje radi povećanja faktora tovarenja vozila, optimizacija ruta, smanjenje ukupnog broja skladišta duž logističkog lanca, smanjenje broja putovanja, prevoze razdaljine, vremena isporuke i sl. no) te upotreba manje ekološki štetnih vidova transporta (vodni, željeznički, kombinovani i intermodalni transport).

<sup>67</sup> Spajder (spider = pauk) je jednostavno vozilo, mase 20 t, konstruisano tako da diže i prenosi kontejnere različitih duljina, a opremljeno je spiderom za zahvatavanje kontejnera kapaciteta do 40 t.

<sup>68</sup> Njemačku riječ underground možemo prevesti kao: podzemlje.

<sup>69</sup> Više vidjeti u Žežević, S. i Tadić, S.: City logistika, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.

Zeleni se terminali grade sa ciljem smanjenja energetske potrošnje i emisije CO<sub>2</sub> primjenom solarnih i vjetroenergetskih te prirodnih rashladnih sistema, primjenom geotermalne energije, energetsko efikasnih trakastih transportera, inovativnih rasvjetnih sistema, insulacije i upotrebe kišnice, električnih viljuškara i slično. Korisnicima logističke usluge nude se alati koji daju prijedloge alternativnih transportnih puteva sa proračunom svih uticaja na životnu sredinu (vrijednost zagađenja i utrošene energije za globalne lance opskrbe). Međutim, kako je logistika zelenog okoliša još uvek daleko, na raspolažanju stoji tri pristupa: *top-down* (pristup odozgo prema dolje, odnosno primjena zakonskih rješenja, što je veoma neophodno za smanjenje zagađenja i okoliša), *bottom-up* (pristup *odozdo prema gore*, odnosno situacija kada interes za okolinu dolazi od same industrije) te kombinacija *top-down/bottom-up* (kombinacija prethodnih dvaju pristupa, a obično se manifestira putem dobivanja certifikata).<sup>70</sup>

## **2.9. Edukacija logističkih stručnjaka**

Oblast logistike inicira edukaciju posebnog profila stručnjaka sa multidisciplinarnim znanjima za rješavanje problema realizacije logističkih tokova u logističkim mrežama. Edukativni logistički moduli imaju za cilj upoznavanje polaznika sa logističkim konceptom i suštinskim razlikama u odnosu na tradicionalni pristup realizaciji robnih tokova, sa strukturon, strategijama, tehnologijama, funkcijama i performansama različitih logističkih sistema, sa metodologijom i modelima planiranja, upravljanja, kontrole i analize sistema intermodalnih transportnih lanaca, *city* logistike, logističkih centara, lanaca opskrbe, logistike povratnih i otpadnih materijala, skladišnih sistema i industrijske logistike, sa strukturon logističkih kontrolinga, provajdera i špeditorskih tvrtki te sa osnovnim performansama i metodama modeliranja savremenih pretovarnih i drugih logističkih procesa i usluga pri realizaciji robno-transportnih tokova.

Inžinjeri logistike, s obzirom na interdisciplinarna znanja koja stižu u toku obrazovanja, rade u različitim tvrtkama, organizacijama i institucijama u društvenom i privatnom sektoru (proizvodne, trgovinske, distributivne, špeditorske i transportne tvrtke, logistički provajderi, logistički centri, transportni terminali, javne ustanove, uslužne djelatnosti koje su vezane sa realizacijom logističkih procesa u okviru robnih tokova i slično). Inžinjeri logistike bave se istraživanjem, planiranjem, projektovanjem, organizacijom, upravljanjem, analizom i kontrolom logističkih tokova, procesa i sistema. Istraživanje zaposlenosti preko 600 inžinjera logistike, koji su diplomirali na Odsjeku za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pokazuje da najveći broj radi u trgovini, transportu, industriji i špediciji, ali su prisutni i u državnim ustanovama, projektantskim institucijama, obrazovanju, uslužnim tvrtkama i slično.<sup>71</sup>

## **ZAKLJUČAK**

Klijent, odnosno korisnik logističkih usluga ima sve veće zahtjeve u pogledu kvaliteta isporuke robe i manjih troškova logistike, uz smanjenje štetnog uticaja na životno okruženje, što su razlozi stalnih promjena u svim sastavnicama logističkog sistema. Sukladno tome,

<sup>70</sup> Prilagođeno prema Jusufrani, I.: Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja, Zbornik radova V. Međunarodnog savjetovanja: Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja (str. 14.-31.), Internacionalni univerzitet u Travniku i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Travnik, maj 2014.

<sup>71</sup> Više vidjeti u Deljanin, A.: Skripta iz predmeta Logistika u transportu i komunikacijama (I. i II. parcijala), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009. Dostupno na [http://web.efzg.hr/dok/trg/predavanja/pl\\_bj\\_11-12.pdf](http://web.efzg.hr/dok/trg/predavanja/pl_bj_11-12.pdf) (25. marta 2016.)

danas se razvijaju nove koncepcije i tehnološka rešenja u svim oblastima logistike. Gotovo je nemoguće u jednom radu eksplisirati sve logističke trendove i na svim institucionalnim nivoima. U literaturi se obično, pod razliitim nazivima, navodi mnoštvo trendova, na primjer: push and pull logistika i outsourcing, zatim hub, gateway, cross docking, dry port, offshore i speedport terminal, underground logistički sistemi, zeleni lanac opskrbe, edukacija logističkih stručnjaka i sljedeće. Ti i drugi, njima komplementarni trendovi (u obliku koncepcija, strategija i rješenja), pojavljuju se samostalno i u međusobnim kombinacijama u zavisnosti od niza konkretnih logističkih okolnosti. Polazeći od namjene ovog rada i ograničenosti prostora, u radu smo pokušali, držimo i uspjeli, sve navedene trendove pojedinačno i kratko eksplisirati.

## POPIS CITIRANIH IZVORA

- [1] Deljanin, A.: Skripta iz predmeta Logistika u transportu i komunikacijama (I. i II. parcijala), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009. Dostupno na [http://web.efzg.hr/dok/trg/predavanja/pl\\_bj\\_11-12.pdf](http://web.efzg.hr/dok/trg/predavanja/pl_bj_11-12.pdf) (25. marta 2016.)
- [2] Ivaković, Ž. i Šafran, M. i Stanković, R.: Osvrt na poslovanje međunarodnog špeditera u Europskoj uniji, Transport & logistika, dvomjesečni asopis za promet i logistiku, godina 2005. broj 3.
- [3] Jusufranić, I.: Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja, Zbornik radova V. Međunarodnog savjetovanja: Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja (str. 14.-31.), Internacionalni univerzitet u Travniku i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Travnik, maj 2014.
- [4] Šoletan Jugović, T. i Jurčić, J.: Logistički špeditorski operator kao perspektiva klasičnog špeditera, Pomorski zbornik, godina 43. (2005) broj 1. str. 151.-163.
- [5] Želević, S.: Robni terminali i robno transportni centri, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.
- [6] Želević, S. i Gojković, P.: Logistički trendovi, Zbornik radova I. Međunarodne naučno-stručne konferencije Logistika, 2010, Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2010.
- [7] Zelenika, R. i Pupovac, D. i Rudić, D.: Špediter u funkciji logističkoga operatora (sažetak), Pomorski zbornik, Rijeka, broj 38 (2000)1, str. 143.-157.
- [8] Zelenika, R.: Prometni sustavi, Tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika-menadžment, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001.